

"Сага Дьыл тэлгэхэбэр"

1-кы Хоро нэһилиэгэр Сага дьыллаабы тэлгэхэ киэргэтиитин күрэжин
БАЛАҤЫАННЬАТА

Буолар кэмэ: Ахсынньы 31 күнэ 2020 сыл.

Тэрийээччилэр: "1-кы Хоро нэһилиэгэ" МТ дьаһалтата, И.И. Находкин аатынан Чаран сынньалан киинэ.

Сыала-сорга:

- Бөһүөлэк олохтоохторо сага дьыл бырааһынньыгын үчүгэйдик тэринэн үөрэ-көтө көрсөллөрүн ситиһии;
- Көхтөөх дьыэ-кэргэттэргэ болҕомтону ууруу.
- Муус, хаар оноһуктары онорор талааннаах дьону булуу.

Күрэх кыттааччылары. Чаран бөһүөлэгэр олорор дьыэ-кэргэттэр.

Ирдэбиллэрэ: Күрэх кыттар тэлгэхэ хаар-муус оноһуктардаах, кэрэчээн харыйалаах буолуохтаах, араас күлүмүрдэс чабылхай уоттарынан оонньоохтаах. Композиция ис хоһоонугар сөп түбэхэр ааттаах буолуохтаах. Сага дьылга киэргэйбит тэлгэхэни араастаан хаартыскаҕа түһэрэн эбэтэр видеоролик онорон ыытабыт. Хаартыска ахасаана 10 устуукаттан элбээбэт, видеоролик 3 мүнүүтэттэн уһаабат.

Сыаналааһын сүрүн ирдэбиллэрэ:

- оноһуктар тупсаҕайдара;
- уотунан киэргэтиитэ;
- фантазия уратыта.

Кыайыылаахтары быһаарыы : Дьүүлүүр сүбэ быһаарыытынан I, II, III миэстэлэр олохтонолор уонна сыаналаах бириистэр туттарыллыахтара;

Күрэххэ кыттыы усунуоһа: 200 солкуобай.

Мобильнай баан - 89142767536 (Мария Васильевна А.)

Үлэлэри ахсынньы 30 күнүгэр дылы ылабыт.

Сайаапкалары уонна үлэлэри маннык аадырыска ыытабыт:

678370 Уус-Алдан улууһун Чаран бөһүөлэгэ. Герой Д.Г.Бурцев аатынан уулусса, 24. И.И.Находкин аатынан Чаран сынньалан киинэ.

Билсэр телефоннаргыт: 89644165955, 89142208656, 89644295245 (WhatsApp Web)

Электроннай почта аадырыһа: mbucharan@gmail.com

"Сага Дьыл Дьолум уйата!"

1-кы Хоро нэһилиэгэр Сага Дьыллаабы дьийтээбэ фотозона конкурса
БАЛАҤЫАННАТА

Буолар кэмэ: Тохсунньу 7 күнэ 2021 сыл.

Тэрийээччилэр: И.И. Находкин аатынан Чаран сынньалан киинэ.

Спонсор: ИП Бурцева О.В. Чараннаабы "Быйан" маҕаһын.

Сыала-сорга:

- Бөһүөлэк олохтоохторо сага дьыл бырааһынньыгын үчүгэйдик тэринэн үөрэ-көтө көрсөллөрүн ситиһии;
- Көхтөөх дьийэ-кэргэттэргэ болҕомтону ууруу.
- Уран тарбахтаах, киэн фантазиялаах, ураты көрүүлээх талааннаах дьону булуу.

Күрэх кыттааччылары. Чаран бөһүөлэгин олохтоохторо.

Ирдэбиллэрэ: Күрэххэ кыттар сага дьылга анаммыт фотозона дьийэ иһигэр оноһуллубут буолуохтаах. Дьийэ кэргэн бьийтэ фотозонатын оноро, симии сылдыар уонна бэлэм фотозонаҕа дьийэ кэргэн араастаан түспүт хаартыскалара ирдэнэр эбэтэр видеоролик онорон ыттар.

Хаартыска ахасаана 10 устуукаттан элбээбэт, видеоролик 3 мүнүүтэттэн уһаабат.

Сыаналааһын сүрүн ирдэбиллэрэ:

- оноһуктар тупсаҕайдара;
- уотунан киэргэтиитэ;
- фантазия уратыта.

Кыайыылаахтары быһаарыы : Дьүүлүүр сүбэ быһаарыытынан I, II, III миэстэлэр олохтонолор уонна спонсор аатыттан сыаналаах бириистэр туттарыллыахтара;

Үлэлэри тохсунньу 6 күнүгэр дылы ылабыт. Конкурса киирбит үлэ тутта инстаграмна тахсар.

Күрэххэ кыттыы усунуоһа: 200 солкуобай.

Мобильнай баан - 89142767536 (Мария Васильевна А.)

Сайаапкалары уонна үлэлэри маньык аадырыска ытабыт:

678370 Уус-Алдан улууһун Чаран бөһүөлэгэ. Герой Д.Г.Бурцев аатынан уулусса, 24. И.И.Находкин аатынан Чаран сынньалан киинэ.

Билсэр телефоннаргыт: 89644165955, 89142208656, 89644295245 (WhatsApp Web). Электроннай почта аадырыһа: mbucharan@gmail.com

"Бал маскараат"

1-кы Хоро нэһилиэгэр маскарааттар конкурстара

БАЛАҤЫАҤҤАТА

Буолар кэмэ: Ахсынньы 31 күнэ 2020 сыл.

Тэрийээччилэр: И.И. Находкин аатынан Чаран сынньалан киинэ.

Спонсор: "Айанньыттар"

Сыала-сорга:

- Бөһүөлэк олохтоохторо санга дьыл бырааһынньыгын үчүгэйдик тэринэн үөрэ-көтө көрсөллөрүн ситиһии;
- Көхтөөх дьыэ-кэргэттэргэ болҕомтону ууруу.
- Уран тарбахтаах, киэн фантазиялаах, ураты көрүүлээх талааннаах дьону булуу.

Күрэх кыттааччылары. Саастарыттан тутулуга суох Чаранна олорор оҕолор кытталлар.

Ирдэбиллэрэ: Күрэххэ кыттар маскараат бэйэ тигиитэ буолуохтаах. Тиэмэтэ, матырыйаала көнүл. Маскараат көстүүмү араас өттүттэн хаартыскаҕа түһэрэн эбэтэр видеоҕа устан ыытабыт.

Хаартыска ахасаана 10 устуукаттан элбээбэт, видеоролик 3 мүнүүтэттэн уһаабат.

Сыаналааһын сүрүн ирдэбиллэрэ:

- көстүүм тигиитин хаачыстыбата;
- уопсай көстүүтэ;
- уобараһын сөпкө арийыы;
- баай фантазия.

Күрэххэ кыттыы усунуоһа: 200 солкуобай.

Мобильнай баан - 89142767536 (Мария Васильевна А.)

Кыйыылаахтары быһаарыы: Дьүүллүүр сүбэ быһаарыытынан I, II, III миэстэлэр олохтонолор уонна сыаналаах бириистэр туттарыллыахтара.

Кыттааччы ахсааныттан көрөн дьүүллүүр сүбэ саастарынан эбэтэр көрүнгөрүнэн бөлөхтөргө араарыан сөп. Дьүүллүүр сүбэ быһаарыыта бүтэһиктээх, уларыбат.

Үлэлэри ахсынньы 29 күнүгэр дылы ылабыт. Конкурса киирбит үлэ тутта инстаграмна тахсар.

Сайаапкалары уонна үлэлэри манньк аадырыска ыытабыт:

678370 Уус-Алдан улууһун Чаран бөһүөлэгэ. Герой Д.Г.Бурцев аатынан уулусса, 24. И.И.Находкин аатынан Чаран сынньалан киинэ.

Билсэр телефоннаргыт: 89644165955, 89142208656, 89644295245 (WhatsApp Web). Электроннай почта аадырыһа: mbucharan@gmail.com

Положение фотоконкурса семейных новогодних фотографий "Мама, папа и Я - Новогодняя семья!"

Дата проведения: 7 января 2021 год.

Организатор: МБУ "Чаранский ЦД им. И.И.Находкина".

Цель Конкурса: повышение качества семейного воспитания через коллективные творческие дела, развитие семейного творчества в семьях, воспитывающих детей дошкольного и школьного возрастов, создание праздничного настроения в семье во время пандемии.

Задачи Конкурса:

- укрепление и развитие воспитательного потенциала семьи, повышение статуса отцовства и материнства в обществе, повышение внутренней мотивации, самооценки родителей с детьми и пропаганда успешности семьи;
- популяризация среди подрастающего поколения ценности семьи и образ благополучной семьи и семейных ценностей;
- создание условий для реализации творческого потенциала семей;

Участником Конкурса считается ребенок живущий в поселке Чаранг. От имени ребенка действует ответственный заявитель. Отсутствие на фотоработе ребёнка (детей) дошкольного (школьного) возраста является основанием для отклонения такой Заявки.

Требование: Принимается 3 (три) качественные фотоработы снятые с любой камеры. Фотографии должны быть сняты только на кануне Нового года 2021 года. Фотографии должны соответствовать тематике/номинациям Конкурса; фотография должна отражать тематику дошкольного детства, роль в семье маленького ребёнка, единство семьи, воспитывающей дошкольника и/школьника;

Технические требования: Формат предоставляемых работ: jpg, jpeg, gif, размеры изображения должны соответствовать одному из стандартных разрешений монитора (HD/Supер HD, 1024x768 pix). Фотоработы могут быть как в цветном, так и в чёрно-белом исполнении; допускается использование художественных приёмов, с использованием компьютерной графики, световых фильтров и других специальных приёмов и методов обработки фотоизображения;

Критерии оценки конкурсных работ:

- уровень и качество творческого отражения традиционных семейных ценностей, и семейных традиций;
- положительный опыт родительства, включая заботу о здоровье, воспитании и образовании детей, содействие их трудовой мотивации;
- качество фотоизображения;
- качество композиционного и творческого замысла авторов;
- роль ребёнка в композиционном и творческом представлении работы.

Определение победителей: по решению жюри определяются I, II, III места.

Победители награждаются ценными подарками от спонсора и дипломами от организаторов конкурса;

Взнос для участия: 200 рублей.

Мобильный банк - 89142767536 (Мария Васильевна А.)

Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу:

678370. Усть-Алданский улус п. Чаранг ул.Д.Г.Бурцева, 24.

Контактные телефоны. 89644165955, 89142208656,89644295245 (WhatsApp Web).

Электронная почта: mbucharan@gmail.com